


Manoa

KARATA YA BAEBELE

39

MANOA



DIPOTSO

A. Go ya ka se moengele a neng a se bolelela mosadi wa ga Manoa, Samesone o ne a tla golola Baiseraele mo seatleng sa bomang?—Baatlhodi 13:5.

B. Manoa o ne a rapela a re: “Monna wa Modimo wa boammaaruri yo o sa tswang go mo romela, tswewe mma a tle gape kwa go rona mme a re ____.” —Baatlhodi 13:8.

C. Boammaaruri kgotsa maaka? Manoa o ne a apeela moengele dijo.—Baatlhodi 13:15, 16, 19.

4026 B.C.E.


Adame o a bopiwa

1 C.E.

Ka bo 98 C.E.

Go kwallwa ga buka ya bofelo ya Baebele

O ne a tshela pele ga 1120 B.C.E.



MANOA

DINTLHA KA GA GAGWE E ne e le rraagwe Moatlhodi Samesone. Fa moengele a sena go bolelela mosadi wa ga Manoa gore o tiile go tshola ngwaga wa mosi-mane, Manoa o ne a rapela gore Modimo a mo thuse go godisa Samesone. “Modimo wa boammaaruri a reetsa lentswe la ga Manoa,” mme moengele a boeletsa ditaelo tse a neng a di boleetse mosadi wa ga Manoa, a mo tthalosetsa kafa a tshwanetseng go godisa morwaabone wa Monasirite ka gone.—Baatlhodi 13:8-14.


DIKARABO

A. Bafilisitia.

B. Rute.

C. Maaka. O ne a isetsa Jehofa tshupelo e e fisiwang.

PRINTA



SEGOLOLA



MENA KA BOGARE



O BO O E BOLOKE

